

Grana Cantèra de las Hèstas de la Magdalena

20/07/2022, 21 òras, Plaça deu Generau Leclerc (ostau de vila) au Mont

1- La Sobirana

Despuish l'Aup italiana,
A truvèrs vilas e monts e lanas,
E dinc a la mar grana,
Que senhoreja ua sobirana.

Jo que l'escotarèi,
Com s'escota a parlar ua hada,
Jo que la servirèi,
Dinc a la mea darrèra alenada.

Entant de mila annadas,
Qu'audín son arríder de mainada,
Sas cantas encantadas,
Sons mots d'amor de hemna tant aimada.

Un dia, un beròi dia,
Tots coneisheràn ma sobirana ;
Ma mair, ma sòr, ma hilha,
Ma bèra amor qu'ei la lenga occitana.

2- Los Tilholèrs.

Avetz-vos vist los tilholèrs (bis)
Quant son braves, hardits, leugèrs, (bis)
Hasent la promenade,
Capsús Pèirahorada,
En tirant l'aviron, (bis)
Tot dret entau patron.

Ni lo vin de citèrna,
Dab nos qu'am Chatelièr,
Lo brave tilholèr.

Per promenar lo temps qu'ei bèth (id.)
Embarcatz au noste vaishèth,
La nosta governanta
Qu'ei beròja e charmanta,
Per estar de París,
Que sembla deu país.

En arribant au Pont-Major (id.)
Quartier de Baiona la flor,
Deu haut de la tilhòla,
Qu'an hèit la cabriòla.
Deu pont de Panecaut,
Qu'an hèit lo subersaut.

Vienetz, daunetas, si vos platz, (id.)
Ací qu'èm d'aunèstes gojats.
Non crànhitz la galèrna

Puish en reprenent l'aviron (id.)
Que se'n van dret a Sent-Leon,
Ensenhar la joenessa
A banhà's dab hardiessa,
Per apréner com cau
A har lo subersaut

3- Los Pica-Tarròcs

Arrepic
 Hardits ! Hardits !
 Qu'èm los pica-tarròcs,
 Trabalhadors de tèrra.
 E se lo seu ne'ns pesa pas
 suus òs,
 Qu'avem tots bona hèrra,
 Qu'èm tilhuts, los peluts.

1 La pica au còth,
 Los esclòps a la saca,
 Lo cujon plen,
 De tot temps qu'èm d'ataca.
 Ne sabem pas

Çò qu'es d'estar feniant,
 Au Diu vivant !

2 Harts de mestura,
 Entonhats de havòla,
 Sopa au gran pòt,
 Lard a la caceròla,
 La carn, qu'es vrai,
 Que'ns manca tròp sovent,
 Au Diu vivant !

3 Dab los fesilh, s,
 Los dragons e las horcas,
 Que partiram

Véder tot aqueth monde.
 Se son malauts,
 E ben que'us suenharam,
 Au Diu vivant !

4 Noste trabalh
 Qu'a engreishat la tèrra
 Per arpastar
 Aquera mossurèra.
 Qu'a pro durat !
 Aquò cambiar que vam,
 Au Diu vivant !

4- L'Encantada

Patapim, Patapam,
 Non sèi d'on ei sortida,
 Non m'a pas briga espiat,
 E m'èi pergut suu pic,
 E la hami e la set.
 Patapim, Patapam,
 Non sèi çò qui m'arriba,
 E shens nada pieitat,
 Que'n va lo son camin,
 Que camina tot dret.

Non sèi pas lo son nom,
 Tà jo qu'ei l'Encantada,
 Tà la véder passar,
 Jo que'm hiqui ací,
 Tot matin a l'argueit,

Non sèi pas lo son nom,
 Tà jo qu'ei l'Encantada,

Non hèi pas qu'i pensar
 E la nueit e lo dia
 E lo dia e la nueit
 .
 Jo tostemp qu'avi sabut
 E díser non e díser adiu,
 Jo jamei n'avi volut,
 Jamei pregar òmi ni Diu,
 Ara qu'ei plegat lo jolh,
 Dehens la gleisa
 capbaishat,
 Tà mendicar çò qui voi,
 Aledar au son costat.

De la tèrra o deu cèu,
 Tau com la periclada,
 E tot a capvirat,
 Arren non serà mei,
 Non jamei com abans,

Ni lo hred de la nèu,
 Ni lo verd de la prada,
 Ni lo cant d'un mainat,
 Ni l'anar deu sorelh
 Qui hè còrrer los ans.

Non sèi pas lo son nom
 Tà jo qu'ei l'Encantada,
 E si n'ei pas tà uei,
 Tà doman qu'ei segur,
 Que l'anirèi parlar,

Non sèi pas lo son nom,
 Tà jo qu'ei l'Encantada,
 Doman que'u diserèi,
 Dinca ací qu'èi viscut
 Sonque tà v'encontrar

5- L'estaca

Lo vielh Siset que'm parlava
 De d'òra au ras deu portau,
 Dab lo sorelh qu'esperàvam
 Catavas suu caminau.
 Siset, e vedes l'estaca ?
 A tots, que ns'i an ligats ;
 Si arrés non nse'n destaca,
 Quin poderam caminar ?

Arrepic

Si tiram tots, que caderà !
 Guaire de temps, pòt pas durar.
 Segur que tomba, tomba, tomba
 Plan croishida qu'ei dejà.
 Si tiri hòrt, jo, per ençà,
 Si tiras hòrt, tu, per delà,
 Segur que tomba, tomba, tomba
 Que nse'n poiram desliurar.

6- L'Immortèla

1 Sèi un país e ua flor,
 E ua flor, e ua flor,
 Que l'aperam la de l'amor,
 La de l'amor, la de l'amor,

Arrepic

Haut, Peiròt, vam caminar, vam caminar,
 De cap tà l'immortèla,
 Haut, Peiròt, vam caminar, vam caminar,
 Lo país vam cercar.

2 Au som deu malh, que i a ua lutz,
 Que i a ua lutz, que i a ua lutz,
 Qu'i cau guardar los uelhs dessús,
 Los uelhs dessús, los uelhs dessús,

Totun, i a pro de temps ara
 Que ns'escarronham las mans,
 Si la fòrça e'ns dèisha càder,
 Pareish mei grana qu'abans...
 De tot segur qu'ei poirida,
 Totun, Siset pesa tant !
 A còps, que'm pèrdi l'ahida,
 Vè, tornam díser ton cant.

Lo vielh Siset que se'm cara.
 Mau vent se l'a miat atau...
 Qui sap on se tròba adara ?
 Demori sol au portau...
 A pausas, passan los dròlles,
 Lhèvi lo cap tà cantar
 Lo darrèr cant deu vielh òmi
 Lo darrèr que m'ensenhà.

3 Que'ns cau traucar tot lo segàs,
 Tot lo segàs, tot lo segàs,
 Tà ns'arrapar, sonque las mans,
 Sonque las mans, sonque las mans,

4 Lhèu veiram pas jamei la fin,
 Jamei la fin, jamei la fin,
 La libertat qu'ei lo camin,
 Qu'ei lo camin, qu'ei lo camin,

5 Après lo malh, un aute malh,
 Un aute malh, un aute malh,
 Après la lutz, ua auta lutz,
 Ua auta lutz, ua auta lutz

7- Se Canti

Devath ma frinèsta

I a un auseron.

Tota la nueit canta

Canta sa cançon.

Arrepic

Se canti jo que canti

Canti pas per jo.

Canti per ma mia

Qui ei au près de jo

Aqueras montanhas

Qui tan hautas son

M'empachan de véder

Mas amors on son.

Se sabí las véder

On las rencontrar

Passerí l'aigueta

Shens paur de'm negar.

Aqueras montanhas

Be s'abaisharàn

E mas amoretas

Que pareisheràn.

Las pomas son maduras,

Las cau amassar.

Las joenas gojatas,

Las cau maridar.

8- Te vòs maridar Roseta

Te vòs maridar, Roseta ?
 Ròsa, te vòs maridar ? } bis
 Ròsa, te vòs maridar ?

Riga dondon lanladerideta

Ròsa, te vòs maridar ?

Riga dondon lanladeridà

Pas dab tu, monsur lo haure
 (4còps)

Lo hèr m'i harés trucar

Cranhis pas, mon amigueta (4còps)

Qu'èi vaillets per m'ajudar

En tot alucar la fôrja (4còps)

Se brutlà lo devantau

Ploris pas, mon amigueta (4còps)

Te'n cromparèi un de nau

Qu'èi doman hèira a Lectora, (4còps)

Dissabte la de Condom

Qu'èi corrut mercats e heiras (4còps)

Shens trobar un aute atau

Pas sonque un de cotonada (4còps)

Que't seré anat tròp mau.

9- Devath la huelha de l'aulom

Devath la huelha de l'aulom, (bis)

Qu'i atz ausit ua pastorèla

Que n'avè la votz d'ua damisèla.

Pr'aquí davant passa un monsur, (bis)

En arrident l'a saludada,

Li demandèt s'èra maridada.

- Non, maridada jo'n sui pas, (bis)

Mes lo men pair que m'i a balhada

En 'ceth boeròt de la laurada.

- Bèla, qué vs'a donat lo (b)oèr ? (bis)

- Ua baga tota enargentada,

E enquèra ne m'a pas fiançada.

- Ua baga d'aur, jo vos derí (bis)

Mei cotilhon de filosèja,

Au mens si voletz estar la mia.

- Monsur, tiratz-vos en darrèr. (bis)

Lo boeròt au camp qu'espia :

Que'u carqueré grana gelosia.

Que'n disheré los bueus au camp, (bis)

E mei l'arair a la bojada

Que'n vieneré dab son agulhada.

Jo n'èi espadas e traquèirs, (bis)

E pistolets a la bandada,

Me'n sab'rèi defènder a l'agulhada

.

I a pas espadas ni traquèirs,

Ni pistolets a la bandada,

Que siin mei hòrts que l'agulhada.

10- Su' Montauban

Su' Montauban

N'arraja la lua clèra } (bis)

L'un que la ditz

Se voletz vin,

Contatz-me donc la guèrra

E l'aut' que la declèra

N'arraja mei

I

Bèla, disham

Dont lo sorelh se lhèva

L'aut' que 'escriu

Los plors e la sangnèra

Su' l'arçon de la sèra

Tres joens sordats

E desbrombam

Son tornats de la guèrra

Quan avó 'scrivut

Los cercadors de gloèra

Demanda un còp a béver

S'an pas portat

Que volem crits

Ni flor ni majorèla

Portatz-nos vin,

De cant e de gaièra

Portatz, dauna l'ostessa.

S'an pas portat

Bevem, tringlam

Sonqu'ua cançon navèra

A las cançons navèras

11- Amor d'Aussau

1) - Uei que soi jo, embarrat hens l' ostau,
 Dab lo flaquèr, lhèu ua malaudia,
 Lo mei qui poish qu' ei d'anar tau portau
 Alavetz escota, Ò ma miga, Ò Maria :

Repic : Amor d'Aussau, Lo temps passat,
 Amor d'Aussau, Que t'èi goardat.

2) - Parla per jo a l' ausèth lo mei haut,
 Que l'as sovent de cap a Pèiralua,
 Que'u diseràs que soi hèra malaut,
 Que baishi lèu shens esperar la lua.

3) - E l'esparvèr autanlèu arribat,
 Suu linçòu blanc pausarà l'immortèla,
 S'emportarà mon amna au bordalat,
 A l' endret on viscom ua vita tan bèra.

12- Bèth Chivalièr

Bèth chivalièr qui partitz a la guèrra
 T'on vatz enqüèra, tan luenh d'ací
 Non vedetz pas que la nueit ei pregonda }
 E que lo monde n'ei que chepic. } bis

Vos qui credetz que las amors deishadas
 De las pensadas, se'n van shens mau
 Ailàs, ailàs, los cercadors de glòria }
 La vòsta istòria s'envòla atau. } bis

Bèth chivalièr qui partitz a la guèrra
 T'on vatz enqüèra, tan luenh de nos
 Que'n vau plorar, jo qui'm deishavi díser }
 Que mon arríser, èra tan doç } bis